


Setswana

Kgato

Dimpho

2c



Kgomotso Thosago



Medumopuo (e e boeleditsweng)

kh, ph

Medumopuo (e mešwa)

mm, ll

Dimpho

Setswana

Kgato 2C

ISBN: 978-1-77981-483-8

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Kgomotso Thosago

Moranolodi: Kedibone Tladi

Motshwantshi: Gerda Smit

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatiso ya ntlha 2023.

Dimpho



Kgomotso Thosago

Mmanaga le Sello ba itumetse thata.
Ke letsatsi la bone le le kgethegileng.
Mme o tlaa ba tlela eng?





Mmaabo a neela mawelana mapokosana.

Sello a bula lepokosana.

Aa! Ke seletso sa mmino?

Sello ga a rate seletso sa mmino.

Mmanaga a bula lepokosana a itumela.

Sello a leba Mmanaga ka go makala.
Bona! Mmanaga a mo supetsa bolo.
Sello ga a kgone go letsa.
Sello o lelela bolo ya ga Mmanaga.





Mmanaga a gana ka yone.

Mmanaga le ene o rata bolo.

O kgona go letsa seletso sa mmmino.

A baya bolo, a letsa seletso.

Sello a tsaya bolo ka bonako.

Mmanaga a amoga Sello bolo.


Sello a mo amoga seletso.

A budulela seletso, ke mowa fela.

Seletso sa lela boatla.

Sello a se budulela gangwe le gape.

Seletso sa mmino sa didimala.





A mme seletso se robegile?

Sello a makala.

Mmanaga a budulela seletso. Seletso sa lela.

Nyaa! Ga se a robega.


Sello o rata go ithuta seletso.

A leba fa Mmanaga a letsa sa gaagwe.

Sello a etsisa Mmanaga.

Seletso sa mmino se a mo palela.





Mmanaga a bogela fa Sello a ithuta.

Sello a se letsa gape.

Mmalo! Go sa tswa mowa fela.

Mmanaga a mo supetsa go se letsa.

Ijoo nna wee! Sello o a palelwa.

A tlelwa ke kakanyo e ntle.

Sello a adima Mmanaga seletso.

Sello a mo tlhoma matho fa a letsa.

Mmanaga a letsa seletso sentle.

Agaa! Sello o tla rutega.





Sello a ithuta go letsa.

A se letsa bosigo le motshegare.

Sello wa batho! A o tla kgona?

Seletso sa mmino se a pala
Sello a lela selemo sa masisapelo.
Mmanaga a mo didimatsa.
A naya Sello bolo.
Sello a e gana.





Sello o simolola go rata seletso.

Sello a nna a ithuta seletso.

A bula lepokosana la seletso.

Sello a bona letlakala ka fa lepokosaneng.

Ke letlakala la eng?

Ke letlakala la ditaelo tsa go ithuta go letsa seletso.

Sello a letsa a lebile letlakala.

Seletso sa mmino sa se time.

Mmanaga a leba Sello ka go gakgamala.

Seletso sa ga Sello se lela sentle.





Bonang! Sello o a kgona.

Mmanaga le Sello ba letsa mmogo. Mongwe
le mongwe o letsa sa gagwe.

Ba letsa mmimo o o monate tota.

Sello o di kgona ka bobedi.

O kgona seletso le bolo.

Mmanaga o itumeletse Sello.
Bobedi ba kgona bolo le seletso.
Sello le Mmanaga ba bina bina.
Ba raga bolo ka boitumelo.





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tseweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le digkabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa diKolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletse gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

